



Republic of the Philippines
PROVINCE OF SURIGAO DEL SUR
Tandag City


Office of the Provincial Governor

July 6, 2026

THE HONORABLE MEMBERS

Sangguniang Panlalawigan
Office of the Provincial Council
This Province

Thru: **Hon. Ruel D. Momo**
Acting Vice Governor & Presiding Officer



SIR:

This is to respectfully request the Honorable Body **for the urgent passage** of a Sangguniang Panlalawigan Resolution approving the attached **Deed of Undertaking**. This is in compliance with the requisite pre-conditions for the issuance of a **Certificate of Non-Overlap (CNO)** by the National Commission on Indigenous Peoples (NCIP).

Attached herewith is the draft of the Deed of Undertaking for your review and appropriate action.

We look forward to your favorable **and immediate action** on this matter.



PROVINCE OF SURIGAO DEL SUR
Office of the Secretary to the Sangguniang Panlalawigan

Tel. No.: 086-2115832
Email: ossp@surigaodelsur.gov.ph
OSSP-26-06064

Truly yours,

MANUEL O. ALAMEDA, SR.
Acting Provincial Governor
FOR THE GOVERNOR

JOHN VINCENT C. PIMENTEL
PROVINCIAL ADMINISTRATOR

DEED OF UNDERTAKING

KNOWN ALL MEN BY THESE PRESENTS:

I, **MANUEL O. ALAMEDA, SR.**, of legal age, Filipino citizen, married, with office address at the Provincial Capital, Tandag City, Surigao del Sur, and in my capacity as the **Acting Provincial Governor of the Province of Surigao del Sur**, representing the Provincial Government as the applicant and implementer of the **Surigao del Sur Abaca Agro-Industrial Corridor Project** located in the Municipality of Marihatag, Surigao del Sur, hereby depose and state:

WHEREAS, the Province of Surigao del Sur has applied for the issuance of a **Certificate of Non-Overlap (CNO)** from the National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) for the aforementioned Abaca Agro-Industrial Corridor Project;

WHEREAS, the said project is duly identified and included in the **Regional National Investment Programming (RNIP)** of the Department of Economy Planning and Development (DepDev);

NOW, THEREFORE, in compliance with the prerequisites and preconditions for the issuance of the said Certificate of Non-Overlap, I hereby bind myself and the Provincial Government of Surigao del Sur to the following undertaking:

That in the event it is subsequently determined by the NCIP that the project area, in whole or in part, overlaps with any ancestral domain or ancestral land of Indigenous Cultural Communities/Indigenous Peoples (ICCs/IPs), the Provincial Government **HEREBY UNDERTAKES TO UNDERGO AND COMPLY WITH THE PROCESS OF FREE AND PRIOR INFORMED CONSENT (FPIC)** in accordance with the Indigenous Peoples' Rights Act (IPRA) of 1997 and its implementing rules and regulations.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto affixed my signature this ____ day of _____, 2026 at _____, Philippines.

MANUEL O. ALAMEDA, SR.
Acting Provincial Governor
Province of Surigao del Sur

SUBSCRIBED AND SWORN to before me this ____ day of _____, 2026 in _____, Surigao del Sur with the affiant exhibiting to me his Valid ID, serving as his competent evidence of identity. Affiant further avowed to the truth of the foregoing, under the penalty of law.

Notary Public

Doc. No. ____;
Page No. ____;
Book No. ____;
Series of 2026.

**KASULATAN SA PANAGSABOT
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ALANG SA KASAYURAN SA TANAN
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS**

Kini nga kasulatan sa panagsabot gihimo ug gisudlan tali niining mga musunod nga mga partido:

(This Memorandum of Agreement is made and entered into by and among the following parties):

Ang Office of the Provincial Governor, nga adunay opisina sa Capitol Hills, Barangay Telaje, Tandag City, Surigao del Sur, girepresentahan ni Acting Governor HON. MANUEL O. ALAMEDA, SR., ug ang Local Government sa Marihatag, Surigao del Sur, nga adunay opisina sa Poblacion, Marihatag, Surigao del Sur, girepresentahan sa Municipal Mayor HON. BENJAMIN T. FAZON, JR., nga pareho gihatagan og hingpit nga awtoridad sa pagsulod, pagpirma ug pagpatuman niini nga Kasulatan sa Panagsabot, nga sa sunod gitawag nga "UNANG PARTIDO";

(The Office of the Provincial Governor, with office address at Capitol Hills, Barangay Telaje, Tandag City, Surigao del Sur, duly represented herein by Acting Governor HON. MANUEL O. ALAMEDA, SR., and the Local Government of Marihatag, Surigao del Sur, with office address at Poblacion, Marihatag, Surigao del Sur, duly represented by Municipal Mayor HON. BENJAMIN T. FAZON, JR., both of whom are fully authorized to enter into, sign and execute this Memorandum of Agreement, are hereinafter collectively referred to as the FIRST PARTY);

-ug-
- and -


Ang KULTURANHONG KOMUNIDAD/KATAWHANG MANOBO SA CADT 153, nga gihulagway niini pinaagi sa ilang awtorisadong girepresentante, HAWUDON CASTOR V. SIBUGAN, Municipal Tribal Chieftain sa Cagwait, nga sa sunod gitawag nga "IKADUHANG PARTIDO";

(The MANOBO INDIGENOUS CULTURAL COMMUNITIES/INDIGENOUS PEOPLES (ICCs/IPs) OF CADT 153, represented by their authorized representative, HAWUDON CASTOR V. SIBUGAN, Municipal Tribal Chieftain of Cagwait, hereinafter referred to as the "SECOND PARTY").

-ug-
- and -

Ang NATIONAL COMMISSION ON INDIGENOUS PEOPLES (NCIP), nga adunay opisina sa 322 Estipona Village, Libertad, Butuan City, nga girepresentahan pinaagi sa Regional Director niini, ORDONIO P. ROCERO, JR., nga awtorisado alang niining katuyoan, nga sa sunod gitawag nga "IKATULONG PARTIDO";

(The NATIONAL COMMISSION ON INDIGENOUS PEOPLES (NCIP), with office address at 322 Estipona Village, Libertad, Butuan City, herein represented by its Regional Director, ORDONIO P. ROCERO, JR., who is authorized for this purpose, hereinafter referred to as the "THIRD PARTY").



**MOPAMATOOD, NGA:
WITNESSETH, THAT:**

SANGLIT, ang UNANG PARTIDO nagtinguha sa pagtukod ug Abaca Agro-Industrial Corridor sa lungsod sa Marihatag, Surigao del Sur, nga diin pipila ka mga bahin sa maong proyekto nahimutang sulod sa yutang kabilin sa Kulturalang Komunidad/Katawhan sa Manobo nga sakop sa Certificate of Ancestral Domain Title (CADT) No. 153, nga naglakip sa mga musunod:

1. Pagtukod ug Stripping Center with Dryer

3. Pagpahimutang sa Produksyon sa Abaca - 910.557 has. (Naglangkob sa Barangay San Isidro ug San Pedro)

(WHEREAS, the FIRST PARTY intends to establish an Abaca Agro-Industrial Corridor in Marihatag, Surigao del Sur, and that certain components of the said project are situated within the ancestral domain of the Manobo ICCs/IPs covered by Certificate of Ancestral Domain Title (CADT) No. 153, which project includes:

1. Construction of Stripping Center with Dryer

3. Establishment of Abaca Production Area - 910.557 has. (Covering Barangay San Isidro and San Pedro)

SANGLIT, ang proyekto sa UNANG PARTIDO gilauman nga makahatag og dakong kaayohan sa mga katawhan ug sa komunidad sa IKADUHANG PARTIDO nga nagatumong nga mapalambo ang ekonomiya sa Surigao del Sur pinaagi sa usa ka malungtarong industriya sa abaka nga magpataas sa produksyon, mopauswag sa panginabuhian sa mga mag-uuma, maghatag og imprastraktura ug suporta nga serbisyo, magpalig-on sa oportunidad sa merkado, magpasiugda sa inobasyon, ug makatabang sa pagpakunhod sa kakabos samtang gisuportahan ang kalig-on sa komunidad;


(WHEREAS, the project of the FIRST PARTY is expected to provide significant benefit the community and the ICCs/IPs of the SECOND PARTY that aims to boost economic growth in Surigao del Sur through a sustainable abaca industry that increases production, improves farmers' livelihoods, provides infrastructure and support services, strengthens market opportunities, promotes innovation, and helps reduce poverty while supporting community stability);

SANGLIT, subay sa naglungtad nga mga balaod, ang UNANG PARTIDO gimanduan sa pag-agi ug Free and Prior Informed Consent (FPIC) gikan sa hingtungdan nga mga Kulturalang Komunidad/Katawhan, nga sa ilang yutang kabilin ipatuman ang proyekto sa UNANG PARTIDO;

(WHEREAS, in compliance with existing laws, the FIRST PARTY is required to obtain the Free and Prior Informed Consent (FPIC) from the aforementioned Indigenous Cultural Communities/Indigenous Peoples (ICCs/IPs) in whose ancestral domain the project of the FIRST PARTY is being implemented);

SANGLIT, ang IKATULONG PARTIDO mao ang nag-unang ahensya sa gobyerno nga responsable sa paghimo ug pagpatuman sa mga polisiya, plano ug programa aron mapalambo ug mapanalipdan ang mga katungod ug kaayohan sa IKADUHANG PARTIDO;

(WHEREAS, the THIRD PARTY is the primary government agency responsible for formulating and implementing policies, plans and programs to promote and protect the rights and well-being of the SECOND PARTY);



SANGLIT, usa sa mga kondisyon alang sa paghatag sa pagtugot gikan sa IKADUHANG PARTIDO mao ang pagpatuman sa usa ka Kasulatan sa Panagsabot tali ug taliwala sa Kulturalhong Komunidad/Katawhan, ang naghanyag sa proyekto, ug ang NCIP, nga naglangkob sa mga termino ug kondisyon nga gihisgutan ug gikasabutan, nga dugang sa naglungtad nga mga balaod ug regulasyon, ug nga mahimong kabahin sa nagdumala nga mga lagda tali ug taliwala sa mga partido alang sa pagpatuman sa proyekto;

(WHEREAS, one of the conditions for the issuance of consent by the SECOND PARTY is the execution of a Memorandum of Agreement (MOA) between and among the ICCs/IPs, the proponent, and the NCIP, containing the terms and conditions discussed and agreed upon, which are in addition to existing laws and regulations, and which will form part of the governing rules between and among the parties for the implementation of the project);

SANGLIT, ang UNANG PARTIDO nag-ila sa iyang obligasyon sa pagtahod ug pagpanalipod sa mga katungod sa IKADUHANG PARTIDO, sumala sa nalatid sa Akta Republika 8371, ug uban pang angay nga mga balaod;

(WHEREAS, the FIRST PARTY acknowledges its obligation to respect and protect the rights of the SECOND PARTY, as provided for under R.A. 8371 and other applicable laws);

SANGLIT, human sila hingpit nga napahibalo sa ilang mga katungod isip mga miyembro sa kulturalhong komunidad/katawhan ug sa mga detalye sa proyekto, ang IKADUHANG PARTIDO gawasnon ug boluntaryo nga naghatag sa ilang pagtugot sa UNANG PARTIDO ubos sa mga termino ug kondisyon niining Kasabutan;

(WHEREAS, after being fully informed of their rights as members of the ICCs/IPs and the details of the project, the SECOND PARTY freely and voluntarily gives their consent to the FIRST PARTY under the terms and conditions of this Agreement);

BUSA KARON, tungod ug isip konsiderasyon sa mga nag-una nga mga premisa, ang mga partido dinhi nagkasabot ug nag-uyon sa mga mosunod;

(NOW, THEREFORE, for and in consideration of the foregoing premises, the parties hereto stipulate ang agree as follows):


**1. GILANGKUBAN
(COVERAGE)**

Kini nga Kasulatan sa Panagsabot nagalangkob lamang sa proyekto nga Pagtukod ug Abaca Agro-Industrial Corridor sa lungsod sa Marihatag, Surigao del Sur, nga iimplementar sa UNANG PARTIDO sulod sa teritoryo sa IKADUHANG PARTIDO.

(This Memorandum of Agreement will cover the Establishment of Abaca Agro-Industrial Corridor in the municipality of Marihatag, Surigao del Sur, which will be implemented by the FIRST PARTY within the territory of the SECOND PARTY).

**2. TERMINO UG MGA KONDISYON
(TERMS AND CONDITIONS)**

**2.1. OBLIGASYON SA UNANG PARTIDO
(OBLIGATION OF THE FIRST PARTY)**



Ang UNANG PARTIDO legal nga mopatuman, mo-implementar ug mohimo niining musunod:

(The FIRST PARTY legally binds itself and implement to undertake the following):

2.1.1 Ang Unang Partido mosuporta ug motubag sa tanang gikinahanglang gasto alang sa mga kostumbren ritwal nga ipahigayon sa Ikaduhang Partido sa dili pa magsugod ang bisan unsang kalihokan sa proyekto nga ipatuman sa Unang Partido.

(The First Party shall provide full support and shoulder all necessary expenses for any customary rituals to be conducted by the Second Party prior to the commencement of any project activities implemented by the First Party).

2.1.2 Ang Unang Partido mosiguro nga ang lokasyon alang sa pagtukod sa Abaca Stripping Shed nga adunay Dryer ibase sa lugar nga giila ug girekomenda sa Tribal Council pinaagi sa usa ka opisyal nga Resolusyon.

(The First Party shall ensure that the location for the construction of the Abaca Stripping Shed with Dryer shall be based on the site identified and recommended by the Tribal Council through an official Resolution).

2.1.3 Ang Unang Partido mosiguro usab nga ang tanang mga lugar nga giila ubos sa Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan (ADSDPP) sa CADT No. 153, nga wala gitakda alang sa bisan unsang produksyon o kalihokan sa agrikultura, higpit nga respetohon ug dili gamiton alang sa katuyoan niini nga proyekto.

(The First Party shall likewise ensure that all areas identified under the Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan (ADSDPP) of CADT No. 153, which are not designated for any production or agricultural activity, shall be strictly respected and shall not be utilized for the purposes of this project).

2.1.4 Ang Unang Partido mosiguro usab nga sa dili pa magsugod ang bisan unsang kalihokan sa pagtanom og abaka, ipahigayon ang ground verification uban sa geotagging alang sa matag giila nga farmer-beneficiary aron masuta kung ang giplanong lugar sa pagtikad nagsapaw sa mga deklaradong watershed areas sulod sa yutang kabilin. Kon mapamatud-an nga ang umahan nahimutang sulod sa usa ka watershed area, ang maong mag-uuma dili tugotan nga mopadako sa iyang gitikad nga lugar, ug tugotan lamang siya nga magpadayon sa pag-uma sulod sa aktwal ug pirming lugar sa umahan nga iyang gigamit kaniadto.

(The First Party shall ensure that prior to the commencement of any abaca planting activity, ground verification with geotagging shall be conducted for each identified farmer-beneficiary in order to determine whether the proposed cultivation areas overlap with declared watershed areas within the ancestral domain. In the

event that the farm area is found to be located within a watershed area, the concerned farmer shall not be allowed to expand the cultivated area, and shall only be permitted to continue cultivation within the existing and fixed farm area already established).

2.1.5 Ang Unang Partido mosiguro nga ang tanang trabahante nga kuhaon alang sa bisan unsang buluhaton nga ipahigayon sulod sa yutang kabilin magagikan lamang sa kulturanhong komunidad/katawhan aron mapalambo ang lokal nga oportunidad sa trabaho.

(The First Party shall ensure that all laborers and personnel to be hired for any work conducted within the ancestral domain shall be sourced from the ICCs/IPs, thereby promoting local employment).

2.1.6 Ang Unang Partido mosiguro nga ang sweldo sa tanang trabahante nga nagtrabaho sulod sa yutang kabilin motakdo sa kasamtangang regional labor rates.

(The First Party shall ensure that all wages of workers employed within the ancestral domain are aligned with prevailing regional labor rates).

2.1.7 Ang Unang Partido mosiguro sa presensya sa mga gitudlong representante gikan sa Ikatulong Partido sa panahon sa pag-release sa sweldo aron mamonitor ang pagsunod sa gikasabotang rate ug masiguro ang pagpanalipod sa katungod sa kulturanhong komunidad/katawhan.

(The First Party shall ensure the presence of designated representatives from the Third Party during the release of wages to monitor compliance with the agreed rates and to safeguard the rights of the ICCs/IPs).

2.1.8 Ang Unang Partido mohatag og mga kopya sa tanang project proposals, plano, ug may kalabotan nga dokumento ngadto sa Ikaduhang Partido aron masiguro ang transparency ug aktibong partisipasyon sa kulturanhong komunidad/katawhan sa implementasyon sa proyekto.


(The First Party shall provide the Second Party with copies of all project proposals, plans, and related documents to ensure transparency and active participation of the ICCs/IPs in the project implementation).

2.2 OBLIGASYON SA IKADUHANG PARTIDO: (OBLIGATION OF THE SECOND PARTY):

Ang IKADUHANG PARTIDO legal nga mutuman niining musunod:

(The SECOND PARTY legally binds itself to undertake the following):

2.2.1 Ang Ikaduhang Partido mosumite ug mohatag sa husto nga naaprubahang Resolusyon sa Pagtugot aron magamit sa pag-isyu sa gikinahanglang Certification Precondition alang sa proyekto, dayon sa pagpirma niini nga Kasabutan.



(The Second Party shall submit and furnish the duly approved Resolution of Consent for purposes of facilitating the issuance of the required Certification Precondition for the project, immediately upon the execution of this Agreement).

2.2.2 Ang Ikaduhang Partido nagpasalig nga ang tanang makatarunganong paningkamot, subay sa balaod, kostumbre, ug tradisyonal nga sistema sa pagdumala, ipahigayon aron masiguro nga ang mga kalihokan sa proyekto sa Unang Partido nga mapatuman sa malinawon nga paagi ug mahilayo sa harassment, pagbabag, o bisan unsang ilegal nga panghilabot gikan sa ilang mga miyembro;

(The Second Party warrants that all reasonable efforts, consistent with existing laws, customary traditions, and indigenous governance systems, shall be exerted to ensure that the project activities of the First Party are conducted in a peaceful manner and remain free from harassment, obstruction, or any unlawful interference from among its members);

2.2.3 Ang Ikaduhang Partido maoy responsable sa pag-ila ug pagrekomenda sa angay nga lugar alang sa pagtukod sa Abaca Stripping Center nga adunay Dryer, nga pagapormalon pinaagi sa usa ka Resolusyon.

(The Second Party shall be responsible for identifying and recommending the appropriate site for the construction of the Abaca Stripping Center with Dryer, which shall be formalized through a Resolution).

2.2.4 Ang Ikaduhang Partido mosumite usab sa Unang Partido, pinaagi sa usa ka opisyal nga Resolusyon, sa lista sa giila ug kwalipikadong mga mag-uuma nga mahimong mga benepisyaryo sa proyekto.

(The Second Party shall likewise submit to the First Party, through an official Resolution, the list of recognized and qualified farmers who shall participate as beneficiaries of the project).

2.2.5 Ang Ikaduhang Partido motuman sa responsibilidad sa pagklaro, pagpataliwala, ug pagsulbad sa bisan unsang nagkasumpaki nga mga pag-angkon tali sa mga sektor o miyembro sa komunidad, subay sa kostumbre ug tradisyon, ilabina kadtong may kalabotan sa yuta o paggamit sa kahinguhaan sulod sa yutang kabilin diin ipatuman ang proyekto, nga posibleng makababag o makadaot sa implementasyon niini;

(The Second Party shall undertake the responsibility to clarify, mediate, and resolve any conflicting claims among sectors or members of the community, in accordance with customary laws and traditions, particularly those relating to land or resource use within the ancestral domain where the project is to be implemented, which may otherwise hinder or adversely affect project implementation);

2.2.6 ssAng Ikaduhang Partido mosiguro sa hustong pag-ila sa tag-iya sa sektor o lugar diin ipatuman ang proyekto aron

malikayan ang panagbangi. Ang maong pag-ila pagapamatud-an pinaagi sa angay nga Resolusyon nga ipagawas sa Tribal Council sa matag apektadong komunidad;

(The Second Party shall ensure the proper identification and recognition of the sector or site owners within whose area the project will be implemented, for the purpose of preventing disputes. Such recognition shall be formalized through an appropriate Resolution issued by the respective Tribal Council of each concerned community);

2.2. OBLIGASYON SA IKATULONG PARTIDO:

(OBLIGATION OF THE THIRD PARTY):

- 2.3.1 Ang Ikatulong Partido maoy magdumala ug magmonitor sa pagsunod sa mga termino ug kondisyon niini nga Kasabutan ug mosiguro nga ang tagsa-tagsa nga obligasyon ug responsibilidad sa matag Partido matuman sa hustong paagi subay sa mga probisyon niini, sa angay nga mga balaod, ug sa gikasabotang mga kahikayan sa implementasyon.

(The Third Party shall oversee and monitor compliance with the terms and conditions of this Agreement and shall ensure that the respective obligations and responsibilities of each Party are properly carried out in accordance with the provisions herein, applicable laws, and agreed implementation arrangements).

3. PAGLAPAS NIINI NGA KASABUTAN UG PAGRESOLBA SA BANGI *(VIOLATION OF THIS AGREEMENT & DISPUTE RESOLUTION).*

- 3.1. Ang bisan unsang paglapas sa mga probisyon niini nga Kasabutan pagasulbaron una sa tanan subay sa kostumbre, tradisyon, ug mga mekanismo sa pagsulbad sa panagbangi sa mga hingtungdan nga ICCs/IPs. Kon ang maong butang dili masulbad pinaagi sa maong tradisyonal nga proseso, ang naagrabyang partido mahimong modangop ug mosang-at sa angay nga reklamo ngadto sa hustong forum o may katungod nga awtoridad nga adunay hurisdiksyon niini nga Kasabutan, subay sa naglungtad nga mga balaod ug regulasyon;

(Any violation of the provisions of this Agreement shall, as a primary recourse, be addressed and resolved in accordance with the customary laws, traditions, and dispute resolution mechanisms of the concerned ICCs/IPs. In the event that the matter cannot be settled through such customary processes, the aggrieved party may elevate the dispute and file the appropriate complaint before the proper forum or competent authority having jurisdiction over this Agreement, in accordance with applicable laws and regulations).

3. KADUGAYON SA KASABUTAN *(DURATION OF THE AGREEMENT)*

Kini nga Kasabutan magpabiling balido ug adunay bug-os nga kusog ug epekto sulod sa tibuok gidugayon sa Proyekto ug awtomatikong matapos sa pagkahuman, pagsira, o paghunong sa Proyekto, gawas kon sayo nga tapuson o palugwayan pinaagi sa sinulat nga kasabutan sa tanang Partido.



(This Agreement shall remain valid and in full force and effect for the entire duration of the Project and shall automatically terminate upon the completion, closure, or cessation of the Project, unless earlier terminated or extended by mutual written agreement of the Parties).

**4. PAGKA EPEKTEBO
(EFFECTIVITY)**

Kini nga Kasabutan magsugod dayon og balido ug mapugos sa tanang Partido pagkahuman sa pagpirma niini. Magpabilin kini nga epektibo ug adunay bug-os nga kusog sulod sa tibuok gidugayon sa Proyekto, gawas kon kini usbon, bag-uon, o ipahibalo nga tapuson o walay bisa pinaagi sa sinulat nga kasabutan sa tanang Partido.

(This Agreement shall take effect immediately upon its signing by the Parties and shall thereafter be valid and binding upon them. It shall remain in full force and effect for the duration of the Project, unless otherwise amended, modified, or declared terminated or null and void by mutual written agreement of all Parties).

SA PAGPAMATUOD NIINI, ang mga Partido niini nagpirma karong ____ adlaw sa _____, 2026, sa _____, isip pagpamatuod sa ilang hingpit nga pagsabot, pagdawat, ug paningkamot sa pagtuman sa mga termino ug kondisyon nga gilatikid niini nga Kasabutan.

(IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have affixed their signatures on this ____ day of _____, 2026, at _____, signifying their full understanding, acceptance, and commitment to the terms and conditions set forth in this Agreement).

**UNANG PARTIDO:
FIRST PARTY:**

Girepresentahan ni:
Represented by:


HON. MANUEL O. ALAMEDA, SR.
Acting Provincial Governor
Province of Surigao del Sur


HON. BENJAMIN T. FAZON, JR.
Municipal Mayor
Marihatag, Surigao del Sur

**IKADUHANG PARTIDO:
SECOND PARTY:**

MANOBO ICCs/IPs OF CADT 153





Girepresentahan ni:
Represented by:



HAWUDON CASTOR V. SIBUGAN
Municipal Tribal Chieftain of Cagwait, Surigao del Sur

IKATULONG PARTIDO:
THIRD PARTY:

NATIONAL COMMISSION ON INDIGENOUS PEOPLES

Girepresentahan ni:
Represented by:

ORDONIO P. ROCERO, JR.
Regional Director

ACKNOWLEDGMENT


Republic of the Philippines)
Province of Surigao del Sur)S.S.
X-----X

BEFORE ME, a Notary Public for and in the above jurisdiction, personally appeared:

Name	ID Number	Date Issued	Place Issued
Castor V. Sibugan	National ID 3197-7490-4683-0560		

This instrument, consisting of _____ pages, including this page on which this acknowledgment is written, has been signed by the above-named parties and their witnesses, and sealed with my notarial seal.


WITNESS MY HAND AND SEAL on this day of _____ at _____, Philippines.



Doc. No. 249 :
Page No. 21 :
Book No. (87) :
Series of 2026

06 JUL 2026

Notary Public


ANDREI ANDRESA ANDRESAN
NOTARY PUBLIC

For the City of Tandag and the Municipalities of Cortes,
San Miguel, Bayabas, and Cogwail, Surigao del Sur
Until December 31, 2027
Serial No. SD5-88-2025
L.P. No. 20274/11-21-2025/Surigao del Sur
L.P. No. 20274/11-21-2025/Surigao del Sur
Not. Atty. No. 41883
E-mail address: andresandresan@gmail.com
Mobile: 09664114550 Landline: (086) 214-3877
Port Road, Brgy. Awasiun, Tandag City, Surigao del Sur





**KASULATAN SA PANAGSABOT
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ALANG SA KASAYURAN SA TANAN
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS**

Kini nga kasulatan sa panagsabot gihimo ug gisudlan tali niining mga musunod nga mga partido:

(This Memorandum of Agreement is made and entered into by and among the following parties):

Ang Office of the Provincial Governor, nga adunay opisina sa Capitol Hills, Barangay Telaje, Tandag City, Surigao del Sur, girepresentahan ni Acting Governor **HON. MANUEL O. ALAMEDA, SR.**, ug ang Local Government sa Marihatag, Surigao del Sur, nga adunay opisina sa Poblacion, Marihatag, Surigao del Sur, girepresentahan sa Municipal Mayor **HON. BENJAMIN T. FAZON, JR.**, nga pareho gihatagan og hingpit nga awtoridad sa pagsulod, pagpirma ug pagpatuman niini nga Kasulatan sa Panagsabot, nga sa sunod gitawag nga **"UNANG PARTIDO"**;

*(The Office of the Provincial Governor, with office address at Capitol Hills, Barangay Telaje, Tandag City, Surigao del Sur, duly represented herein by Acting Governor **HON. MANUEL O. ALAMEDA, SR.**, and the Local Government of Marihatag, Surigao del Sur, with office address at Poblacion, Marihatag, Surigao del Sur, duly represented by Municipal Mayor **HON. BENJAMIN T. FAZON, JR.**, both of whom are fully authorized to enter into, sign and execute this Memorandum of Agreement, are hereinafter collectively referred to as the **FIRST PARTY**);*

-ug-
- and -

Ang **KULTURANHONG KOMUNIDAD/KATAWHANG MANOBO SA CADT 278**, nga gihulagway niini pinaagi sa ilang awtorisadong girepresentante, **HAWUDON MERLITO T. SANCHEZ, SR.**, Barangay Tribal Chieftain sa San Isidro, nga sa sunod gitawag nga **"IKADUHANG PARTIDO"**;

*(The **MANOBO INDIGENOUS CULTURAL COMMUNITIES/INDIGENOUS PEOPLES (ICCs/IPs) OF CADT 278**, represented by their authorized representative, **HAWUDON MERLITO T. SANCHEZ, SR.**, hereinafter referred to as the **"SECOND PARTY"**).*

-ug-
- and -

Ang **NATIONAL COMMISSION ON INDIGENOUS PEOPLES (NCIP)**, nga adunay opisina sa 322 Estipona Village, Libertad, Butuan City, nga girepresentahan pinaagi sa Regional Director niini, **ORDONIO P. ROCERO, JR.**, nga awtorisado alang niiniing katuyoan, nga sa sunod gitawag nga **"IKATULONG PARTIDO"**;

*(The **NATIONAL COMMISSION ON INDIGENOUS PEOPLES (NCIP)**, with office address at 322 Estipona Village, Libertad, Butuan City, herein represented by its Regional Director, **ORDONIO P. ROCERO, JR.**, who is authorized for this purpose, hereinafter referred to as the **"THIRD PARTY"**).*

Meto



**MOPAMATOOD, NGA:
WITNESSETH, THAT:**

SANGLIT, ang UNANG PARTIDO nagtinguha sa pagtukod ug Abaca Agro-Industrial Corridor sa lungsod sa Marihatag, Surigao del Sur, nga diin pipila ka mga bahin sa maong proyekto nahimutang sulod sa yutang kabilin sa Kulturalang Kumonidad/Katawhan sa Manobo ug Mamanwa nga sakop sa Certificate of Ancestral Domain Title (CADT) No. 278, nga naglakip sa mga musunod:

1. Pagpalambo sa Imprastruktura
 - Pagtukod ug Farm-to-Market Road Locnodon-Andap (5.743 km), nahimutang sa Barangay Mahaba
 - Pagtukod ug Farm-to-Market Road Mahaba-Palonpon (830 m), nahimutang sa Barangay Mahaba
2. Pagtukod ug Stripping Center with Dryer
3. Pagpahimutang sa Produksyon sa Abaca - 2,312.43 has. (Naglangkob sa Barangay Mahaba ug San Isidro)


(WHEREAS, the FIRST PARTY intends to establish an Abaca Agro-Industrial Corridor in Marihatag, Surigao del Sur, and that certain components of the said project are situated within the ancestral domain of the Manobo ICCs/IPs covered by Certificate of Ancestral Domain Title (CADT) No. 278, which project includes:

1. *Infrastructure Development*
 - *Proposed Construction of Farm-to-Market Road Locnodon-Andap (5.743 km), located in Barangay Mahaba*
 - *Proposed Construction of Farm-to-Market Road Mahaba- Palonpon (830 m), located in Barangay Mahaba*
2. *Construction of Stripping Center with Dryer*
3. *Establishment of Abaca Production Area - 2,312.43 has. (Covering Barangay Mahaba and San Isidro)*

SANGLIT, ang proyekto sa UNANG PARTIDO gilauman nga makahatag og dakong kaayohan sa mga katawhan ug sa komunidad sa IKADUHANG PARTIDO nga nagatumong nga mapalambo ang ekonomiya sa Surigao del Sur pinaagi sa usa ka malungtarong industriya sa abaka nga magpataas sa produksyon, mopauswag sa panginabuhian sa mga mag-uuma, maghatag og imprastruktura ug suporta nga serbisyo, magpalig-on sa oportunidad sa merkado, magpasiugda sa inobasyon, ug makatabang sa pagpakunhod sa kakabos samtang gisuportahan ang kalig-on sa komunidad;

(WHEREAS, the project of the FIRST PARTY is expected to provide significant benefit the community and the ICCs/IPs of the SECOND PARTY that aims to boost economic growth in Surigao del Sur through a sustainable abaca industry that increases production, improves farmers' livelihoods, provides infrastructure and support services, strengthens market opportunities, promotes innovation, and helps reduce poverty while supporting community stability);

SANGLIT, subay sa naglungtad nga mga balaod, ang UNANG PARTIDO gimanduan sa pag-agi ug Free and Prior Informed Consent (FPIC) gikan sa hingtungdan nga mga Kulturalang Komunidad/Katawhan, nga sa ilang yutang kabilin ipatuman ang proyekto sa UNANG PARTIDO;



(WHEREAS, in compliance with existing laws, the FIRST PARTY is required to obtain the Free and Prior Informed Consent (FPIC) from the aforementioned Indigenous Cultural Communities/Indigenous Peoples (ICCs/IPs) in whose ancestral domain the project of the FIRST PARTY is being implemented);

SANGLIT, ang IKATULONG PARTIDO mao ang nag-unang ahensya sa gobyerno nga responsable sa paghimo ug pagpatuman sa mga polisiya, plano ug programa aron mapalambo ug mapanalipdan ang mga katungod ug kaayohan sa IKADUHANG PARTIDO;

(WHEREAS, the THIRD PARTY is the primary government agency responsible for formulating and implementing policies, plans and programs to promote and protect the rights and well-being of the SECOND PARTY);

SANGLIT, usa sa mga kondisyon alang sa paghatag sa pagtugot gikan sa IKADUHANG PARTIDO mao ang pagpatuman sa usa ka Kasulatan sa Panagsabot tali ug taliwala sa Kulturanhong Komunidad/Katawhan, ang naghanyag sa proyekto, ug ang NCIP, nga naglangkob sa mga termino ug kondisyon nga gihisgutan ug gikasabutan, nga dugang sa naglungtad nga mga balaod ug regulasyon, ug nga mahimong kabahin sa nagdumala nga mga lagda tali ug taliwala sa mga partido alang sa pagpatuman sa proyekto;

(WHEREAS, one of the conditions for the issuance of consent by the SECOND PARTY is the execution of a Memorandum of Agreement (MOA) between and among the ICCs/IPs, the proponent, and the NCIP, containing the terms and conditions discussed and agreed upon, which are in addition to existing laws and regulations, and which will form part of the governing rules between and among the parties for the implementation of the project);

SANGLIT, ang UNANG PARTIDO nag-ila sa iyang obligasyon sa pagtahod ug pagpanalipod sa mga katungod sa IKADUHANG PARTIDO, sumala sa nalatid sa Akta Republika 8371, ug uban pang angay nga mga balaod;

(WHEREAS, the FIRST PARTY acknowledges its obligation to respect and protect the rights of the SECOND PARTY, as provided for under R.A. 8371 and other applicable laws);

SANGLIT, human sila hingpit nga napahibalo sa ilang mga katungod isip mga miyembro sa kulturanhong komunidad/katawhan ug sa mga detalye sa proyekto, ang IKADUHANG PARTIDO gawasnon ug boluntaryo nga naghatag sa ilang pagtugot sa UNANG PARTIDO ubos sa mga termino ug kondisyon niining Kasabutan;

(WHEREAS, after being fully informed of their rights as members of the ICCs/IPs and the details of the project, the SECOND PARTY freely and voluntarily gives their consent to the FIRST PARTY under the terms and conditions of this Agreement);

BUSA KARON, tungod ug isip konsiderasyon sa mga nag-una nga mga premisa, ang mga partido dinhi nagkasabot ug nag-uyon sa mga mosunod;

(NOW, THEREFORE, for and in consideration of the foregoing premises, the parties hereto stipulate ang agree as follows):

1. GILANGKUBAN (COVERAGE)

Kini nga Kasulatan sa Panagsabot nagalangkob lamang sa proyekto nga Pagtukod ug Abaca Agro-Industrial Corridor sa lungsod sa Marihatag, Surigao del



Sur, nga iimplementar sa **UNANG PARTIDO** sulod sa teritoryo sa **IKADUHANG PARTIDO**.

*(This Memorandum of Agreement will cover the Establishment of Abaca Agro-Industrial Corridor in the municipality of Marihatag, Surigao del Sur, which will be implemented by the **FIRST PARTY** within the territory of the **SECOND PARTY**).*

2. TERMINO UG MGA KONDISYON (TERMS AND CONDITIONS)

2.1. OBLIGASYON SA UNANG PARTIDO (OBLIGATION OF THE FIRST PARTY)

Ang **UNANG PARTIDO** legal nga mopatuman, mo-implementar ug mohimo niining musunod:

*(The **FIRST PARTY** legally binds itself and implement to undertake the following):*



- 2.1.1. Suporta sa mga Ritwal:** Ang Unang Partido mosuporta ug motubag sa tanang gikinahanglang gasto alang sa mga kostumbreng ritwal nga ipahigayon sa Ikaduhang Partido sa dili pa magsugod ang bisan unsang kalihokan sa proyekto nga ipatuman sa Unang Partido.

(Support for Rituals: The First Party shall provide full support and shoulder all necessary expenses for any customary rituals to be conducted by the Second Party prior to the commencement of any project activities implemented by the First Party).

- 2.1.2. Pagsunod sa mga Lugar nga Giila sa Kulturalang Komunidad/Katawhan:** Kon mahitabo nga ang gisugyot nga pagtukod sa farm-to-market road ipatuman sa laing ahensya sa gobyerno, ang Unang Partido mosiguro nga ang maong implementasyon magpabiling sulod lamang sa mga lugar nga husto nga giila ug giendorso sa kulturalang komunidad/katawhan, ubos sa pagpagawas sa balidong Resolusyon sa Konseho nga nagpamatuod sa maong giila nga mga linyada ug lokasyon.

(Compliance with ICCs/IPs-Identified Areas: In the event that the proposed construction of the farm-to-market road is undertaken by another government agency, the First Party shall ensure that such implementation remains strictly within the areas duly identified and endorsed by the ICCs/IPs, subject to the issuance of a valid Resolution by the Council affirming the identified alignments and locations).

- 2.1.3. Paghatag og Trabaho sa mga Miyembro sa kulturalang komunidad/katawhan:** Ang Unang Partido mosiguro nga ang tanang trabahante nga kuhaon alang sa bisan unsang buluhaton nga ipahigayon sulod sa yutang kabilin magagikan lamang sa kulturalang komunidad/katawhan aron mapalambo ang lokal nga oportunidad sa trabaho.

(Employment of ICCs/IPs Members: The First Party shall ensure that all laborers and personnel to be hired for any work conducted within the ancestral domain shall be sourced from the ICCs/IPs, thereby promoting local employment).

- 2.1.4. **Makatarunganong Sweldo:** Ang Unang Partido mosiguro nga ang sweldo sa tanang trabahante nga nagtrabaho sulod sa yutang kabilin motakdo sa kasamtangang regional labor rates.

(Fair Compensation: The First Party shall ensure that all wages of workers employed within the ancestral domain are aligned with prevailing regional labor rates).

- 2.1.5. **Pagmonitor ug Pagpanalipod sa Katungod:** Ang Unang Partido mosiguro sa presensya sa mga gitudlong representante gikan sa Ikatulong Partido sa panahon sa pag-release sa sweldo aron mamonitor ang pagsunod sa gikasabotang rate ug masiguro ang pagpanalipod sa katungod sa kulturanghong komunidad/katawhan.

(Monitoring and Protection of Rights: The First Party shall ensure the presence of designated representatives from the Third Party during the release of wages to monitor compliance with the agreed rates and to safeguard the rights of the ICCs/IPs).

- 2.1.6. **Transparency:** Ang Unang Partido mohatag og mga kopya sa tanang project proposals, plano, ug may kalabotan nga dokumento ngadto sa Ikaduhang Partido aron masiguro ang transparency ug aktibong partisipasyon sa kulturanghong komunidad/katawhan sa implementasyon sa proyekto.

(Transparency: The First Party shall provide the Second Party with copies of all project proposals, plans, and related documents to ensure transparency and active participation of the ICCs/IPs in the project implementation).

2.2 OBLIGASYON SA IKADUHANG PARTIDO:
(OBLIGATION OF THE SECOND PARTY):


Ang **IKADUHANG PARTIDO** legal nga mutuman niining musunod:

*(The **SECOND PARTY** legally binds itself to undertake the following):*

- 2.2.1. **Pagsumite sa Resolusyon sa Pagtugot:** Ang Ikaduhang Partido mosumite ug mohatag sa husto nga naaprubahang Resolusyon sa Pagtugot aron magamit sa pag-isyu sa gikinahanglang Certification Precondition alang sa proyekto, dayon sa pagpirma niini nga Kasabutan.

(Submission of Resolution of Consent: The Second Party shall submit and furnish the duly approved Resolution of Consent for purposes of facilitating the issuance of the required Certification Precondition for the project, immediately upon the execution of this Agreement).

- 2.2.2. **Malinawon nga Implementasyon sa Proyekto:** Ang Ikaduhang Partido nagpasalig nga ang tanang makatarunganong



paningkamot, subay sa balaod, kostumbre, ug tradisyonal nga sistema sa pagdumala, ipahigayon aron masiguro nga ang mga kalihokan sa proyekto sa Unang Partido nga mapatuman sa malinawon nga paagi ug mahilayo sa harassment, pagbabag, o bisan unsang ilegal nga panghilabot gikan sa ilang mga miyembro;

(Peaceful Project Implementation: *The Second Party warrants that all reasonable efforts, consistent with existing laws, customary traditions, and indigenous governance systems, shall be exerted to ensure that the project activities of the First Party are conducted in a peaceful manner and remain free from harassment, obstruction, or any unlawful interference from among its members);*

- 2.2.3. **Pagsulbad sa Panagbangi sa Sulod sa Komunidad:** Ang Ikaduhang Partido motuman sa responsibilidad sa pagklaro, pagpataliwala, ug pagsulbad sa bisan unsang nagkasumpaki nga mga pag-angkon tali sa mga sektor o miyembro sa komunidad, subay sa kostumbre ug tradisyon, ilabina kadtong may kalabotan sa yuta o paggamit sa kahinguhaan sulod sa yutang kabilin diin ipatuman ang proyekto, nga posibleng makababag o makadaot sa implementasyon niini;

(Settlement of Internal Conflicts: *The Second Party shall undertake the responsibility to clarify, mediate, and resolve any conflicting claims among sectors or members of the community, in accordance with customary laws and traditions, particularly those relating to land or resource use within the ancestral domain where the project is to be implemented, which may otherwise hinder or adversely affect project implementation);*

- 2.2.4. **Pag-ila sa Tag-iya sa Lugar o Sektor:** Ang Ikaduhang Partido mosiguro sa hustong pag-ila sa tag-iya sa sektor o lugar diin ipatuman ang proyekto aron malikayan ang panagbangi. Ang maong pag-ila pagapamatud-an pinaagi sa angay nga Resolusyon nga ipagawas sa Tribal Council sa matag apektadong komunidad;

(Identification of Sector or Site Owners: *The Second Party shall ensure the proper identification and recognition of the sector or site owners within whose area the project will be implemented, for the purpose of preventing disputes. Such recognition shall be formalized through an appropriate Resolution issued by the respective Tribal Council of each concerned community);*

- 2.2.5. **Pagreport sa mga Hulga sa Seguridad:** Kon adunay armadong grupo o susamang hulga sa seguridad nga mahimong makababag o makapugong sa implementasyon sa proyekto, ang Ikaduhang Partido maghatag dayon og report ngadto sa mga hingtungdan nga partido ug sa angay nga responsableng mga ahensya sa gobyerno aron matubag dayon ug husto ang maong kahimtang.

(Reporting of Armed or Security Threats: *In the event that armed groups or similar security threats arise that may obstruct or disrupt the implementation of the project, the Second Party shall promptly report such incidents to the concerned parties and to the*



appropriate responsible government authorities for immediate and appropriate action).

**2.3. OBLIGASYON SA IKATULONG PARTIDO:
(OBLIGATION OF THE THIRD PARTY):**

2.3.1 Ang Ikatulong Partido maoy magdumala ug magmonitor sa pagsunod sa mga termino ug kondisyon niini nga Kasabutan ug mosiguro nga ang tagsa-tagsa nga obligasyon ug responsibilidad sa matag Partido matuman sa hustong paagi subay sa mga probisyon niini, sa angay nga mga balaod, ug sa gikasabotang mga kahikayan sa implementasyon.

(The Third Party shall oversee and monitor compliance with the terms and conditions of this Agreement and shall ensure that the respective obligations and responsibilities of each Party are properly carried out in accordance with the provisions herein, applicable laws, and agreed implementation arrangements).

**3. PAGLAPAS NIINI NGA KASABUTAN UG PAGRESOLBA SA BANGI
(VIOLATION OF THIS AGREEMENT & DISPUTE RESOLUTION).**


3.1. Ang bisan unsang paglapas sa mga probisyon niini nga Kasabutan pagasulbaron una sa tanan subay sa kostumbre, tradisyon, ug mga mekanismo sa pagsulbad sa panagbangi sa mga hingtungdan nga ICCs/IPs. Kon ang maong butang dili masulbad pinaagi sa maong tradisyonal nga proseso, ang naagrabyadong partido mahimong modangop ug mosang-at sa angay nga reklamo ngadto sa hustong forum o may katungod nga awtoridad nga adunay hurisdiksyon niini nga Kasabutan, subay sa naglungtad nga mga balaod ug regulasyon;

(Any violation of the provisions of this Agreement shall, as a primary recourse, be addressed and resolved in accordance with the customary laws, traditions, and dispute resolution mechanisms of the concerned ICCs/IPs. In the event that the matter cannot be settled through such customary processes, the aggrieved party may elevate the dispute and file the appropriate complaint before the proper forum or competent authority having jurisdiction over this Agreement, in accordance with applicable laws and regulations).

**3. KADUGAYON SA KASABUTAN
(DURATION OF THE AGREEMENT)**

Kini nga Kasabutan magpabiling balido ug adunay bug-os nga kusog ug epekto sulod sa tibuok gidugayon sa Proyekto ug awtomatikong matapos sa pagkahuman, pagsira, o paghunong sa Proyekto, gawas kon sayo nga tapuson o palugwayan pinaagi sa sinulat nga kasabutan sa tanang Partido.

(This Agreement shall remain valid and in full force and effect for the entire duration of the Project and shall automatically terminate upon the completion, closure, or cessation of the Project, unless earlier terminated or extended by mutual written agreement of the Parties).

neto  7/11

**4. PAGKA EPEKTEBO
(EFFECTIVITY)**

Kini nga Kasabutan magsugod dayon og balido ug mapugos sa tanang Partido pagkahuman sa pagpirma niini. Magpabilin kini nga epektibo ug adunay bug-os nga kusog sulod sa tibuok gidugayon sa Proyekto, gawas kon kini usbon, bag-uhon, o ipahibalo nga tapuson o walay bisa pinaagi sa sinulat nga kasabutan sa tanang Partido.

(This Agreement shall take effect immediately upon its signing by the Parties and shall thereafter be valid and binding upon them. It shall remain in full force and effect for the duration of the Project, unless otherwise amended, modified, or declared terminated or null and void by mutual written agreement of all Parties).

SA PAGPAMATUOD NIINI, ang mga Partido niini nagpirma karong ____ adlaw sa _____, 2026, sa _____, isip pagpamatuod sa ilang hingpit nga pagsabot, pagdawat, ug paningkamot sa pagtuman sa mga termino ug kondisyon nga gilatud niini nga Kasabutan.

(IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have affixed their signatures on this ____ day of _____, 2026, at _____, signifying their full understanding, acceptance, and commitment to the terms and conditions set forth in this Agreement).

**UNANG PARTIDO:
FIRST PARTY:**

Girepresentahan ni:
Represented by:


HON. MANUEL O. ALAMEDA, SR.
Acting Provincial Governor
Province of Surigao del Sur


HON. BENJAMIN T. PAZON, JR.
Municipal Mayor
Marihatag, Surigao del Sur

**IKADUANG PARTIDO:
SECOND PARTY:**

MANOBO ICCs/IPs OF CADT 278

Girepresentahan ni:
Represented by:



**IKATULONG PARTIDO:
THIRD PARTY:**

NATIONAL COMMISSION ON INDIGENOUS PEOPLES

Girepresentahan ni:
Represented by:

ORDONIO P. ROCERO, JR.
Regional Director

ACKNOWLEDGMENT

Republic of the Philippines)
Province of Surigao del Sur)S.S.
X-----X

BEFORE ME, a Notary Public for and in the above jurisdiction, personally appeared:

Name	ID Number	Date Issued	Place Issued

This instrument, consisting of _____ pages, including this page on which this acknowledgment is written, has been signed by the above-named parties and their witnesses, and sealed with my notarial seal.

WITNESS MY HAND AND SEAL on this day of _____ at _____, Philippines.

Doc. No. 747 ;
Page No. 31 ;
Book No. 187 ;
Series of 2026

06 JUL 2026
ANDREA ARSETA ANDRESAN
NOTARY PUBLIC
For the City of Tandag and the Municipalities of Compostela, Tago, San Miguel, San Isidro, Marihatag, Surigao del Sur
Notary Public
Surigao del Sur, Philippines
187 No. INV 500747/11-21-2019, Surigao del Sur
File No. 2048674/11-21-2019, Surigao del Sur
Roll of Attorneys No. 41903
Contact email address: andrea.andresan@gmail.com
Mobile: 0945 4114200 / landline: (086) 214-3877
Res. at: Wood, Brgy. Awasan, Tandag City, Surigao del Sur

[Signature]